

# R3 Plus

Eko-kompatibilno, organsko mineralno ljepilo sa certifikatom za polaganje podova i obloga od PVC-a, LVT-a, gume do 3 mm debeline, tepiha i linoleuma na upijajuće podlove.

R3 Plus razvija najbolji balans između vremena podešavanja, početnog stvrđnjavanja i čvrstoće za lako i sigurno polaganje PVC-a, LVT-a, gume, tepiha i linoleuma na podove i zidove, na upijajuće i slabo upijajuće podlove.

1. Podovi i zidovi, unutrašnji
2. Idealno za polaganje teških i debelih obloga na zidove
3. Pogodan za podlove s podnim grijanjem
4. Pogodno za podove izložene tačkastim opterećenjima i invalidskim kolicima
5. Idealno za table, pločice i LVT



**Rating 5**

- ✓ Regional Mineral  $\geq 30\%$
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Solvent  $\leq 5 \text{ g/kg}$
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

## Polja primjene

### → Predviđena upotreba:

Postavljanje podova i obloga od vinila, gume, tepiha, linoleuma na upijajuće i slabo upijajuće podlove.

### Materijali:

- podovi i teške vinilne obloge u tablama ili pločice
- postavljanje vinilnih ploča
- tepih s podlogom od prirodne ili sintetičke jute ili gume ili poliuretanske pjene
- paneli za spuštene plafone od PVC-a, stiropora, ekspandiranog polistirena
- guma za kućnu upotrebu debeline do 3 mm
- linoleum u tablama i pločicama

### Podlove:

- mineralni proizvodi za niveliranje i samoniveliranje
- Cementni estrisi
- cementni malteri
- estrisi na bazi kalcij sulfata
- upijajuće drvene ploče

Zidovi i podovi. Unutrašnji za civilnu i komercijalnu upotrebu.

Ne koristite na otvorenom; na neupijajućim podlogama, na podlogama koje su podložne rastućoj vlazi; u sredinama koje su neprestano vlažne ili će vjerovatno biti navlažene, kao i u stalnom i kontinuiranom kontaktu s vodom.

## Uputstvo za upotrebu

### → Priprema podlove

Podlove moraju biti kompaktne, čvrste, ravne, glatke i upijajuće. Također moraju biti dimenzionalno stabilne, nedeformirajuće, suve, bez vlage; bez pukotina, čiste i bez sredstava za odvajanje i prašine.

Cementne podlove moraju imati maksimalnu zaostalu vlažnost od 2,5% ili 2% ako sadrže sisteme za grijanje.

Podlove od kalcij sulfata moraju imati maksimalnu zaostalu vlažnost od 0,5% ili 0,2% ako sadrže sisteme za grijanje.  
Podlove s prašnjavim, kredastim površinama ili slabim dijelovima moraju se tretirati proizvodom Active Prime Fix prema uputstvima datim u tehničkom listu. Grijne estrihe uvijek tretirajte proizvodom Active Prime Fix prema uputstvima datim u tehničkom listu.

Neravne ili pretjerano grube podlove moraju se izravnati i/ili ispraviti odgovarajućim proizvodima kao što su Keralevel Eco Ultra, Keralevel Eco, Flowtech Plus ili Planogel Rheo.

Podlove od kalcij sulfata se moraju pripremiti prema uputstvima proizvođača i tretirati proizvodom Active Prime Fix prema uputstvima datim u tehničkom listu.

Izlivene asfaltne podlove uvijek se moraju tretirati proizvodom Active Prime Fix prema uputstvima datim u tehničkom listu i zagladiti odgovarajućim proizvodima kao što su Keralevel Eco Ultra, Keralevel Eco, Flowtech Plus ili Planogel Rheo.

### → Priprema

Proizvod spremjan za upotrebu. Prije upotrebe promiješati.

### → Nanošenje

Nanelite proizvod R3 Plus ravnomjerno na podlogu odgovarajućim gleterom (br. 1 ili br. 3) i uvjerite se da su svi ostaci praha dobro ugrađeni. Nanelite ljepilo na površine na kojima se, nakon odgovarajućeg vremena isparavanja, premaz može položiti na još mokro ili ljepljivo ljepilo. Temeljno utrlajte premaz kako biste osigurali potpuni kontakt sa slojem ljepila. Ponovo trljajte nepravilno oblikovane obloge kada ljepilo postigne dovoljno početno prijanjanje.

### → Čišćenje

Alat odmah očistite vodom. Kada se stvrdne, R3 Plus se može ukloniti samo mehaničkim putem.

## Ostale indikacije

→ Ne koristite na temperaturama ispod +10 °C ili pri relativnoj vlažnosti zraka iznad 75%. Pri niskim temperaturama, ljeplilo i obloge moraju biti prilagođeni uslovima prostora u kojem se vrši postavljanje.

Pored ovih informacija, moraju se poštovati uputstva za postavljanje koju je dao proizvođač obloga i trenutni tehnički listovi ostalih proizvoda.

## Certifikati i oznake



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Stavka specifikacije

Certificirana ugradnja podova i obloga od PVC-a, LVT-a, jastuka, tepiha s podlogom od prirodne ili sintetičke jute ili gume ili poliuretanske pjene, obaviće se jednokomponentnim ekološki prihvatljivim organskim mineralnim ljeplilom, GreenBuilding Rating 5, tip R3 Plus iz kompanije Kerakoll Spa. Podloga mora biti trajno suva, ravna, glatka i upijajuća, kompaktna, bez mrvljivih dijelova, čista i odstojala, nakon što je već završila skupljanje radi očvršćavanja. Za polaganje će se koristiti \_\_ nazubljen gleter za prosječan prinos od ≈ \_\_ g/m<sup>2</sup>.

**Tehnički podaci prema standardu kvalitete kompanije Kerakoll**

Izgled	bez pasta
Pakovanje	kante od 18 kg / 5 kg / 750 g
Skladištenje	≈ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakovanju
Upozorenja	nije otporno na mraz, izbjegavajte direktnu sunčevu svjetlost i izvore toplote
Granične temperature primjene	od +10 °C do +30 °C
Vrijeme isparavanja	≈ 10 min.
Vrijeme podešavanja	≈ 60 min. prema primijenjenoj količini i vremenu isparavanja
Prohodnost	odmah (blago)
Puštanje u promet	≈ 24-48 h
Prinos	≈ 250-350 g/m <sup>2</sup>

Otkrivanje podataka na temperaturi od +23 °C, 50% rel. vlaž. i bez ventilacije. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: temperature, ventilacija i upijanja podloge.

**Performanse****Kvalitet zraka u zatvorenom prostoru (IAQ) VOC - Emisije hlapljivih organskih jedinjenja**

Usklađenost	EC 1 Plus GEV-Emicode	Cert. GEV 5202/11.01.02
-------------	-----------------------	-------------------------

## Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- poštujte nacionalne standarde i propise
- tokom upotrebe pridržavajte se sigurnosnih standarda i uputstava na snazi

- za sve što nije predviđeno, обратите se službi Kerakoll Worldwide Global Service na tel. +39 0536.811.516 ili putem e-pošte [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Podaci koji se odnose na Rating odnose se na GreenBuilding Rating priručnik iz 2013. godine. Ove informacije su ažurirane do decembra 2022. (ref. GBR izvještaj o podacima - 01.23); treba napomenuti da oni mogu biti predmet dopuna i/ili promjena tokom vremena od strane kompanije KERAKOLL SpA; za sva takva ažuriranja možete pogledati web stranicu [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Stoga, KERAKOLL SpA odgovara za vjerodostojnost, aktualnost i ažurnost svojih informacija samo ako su direktno izvedene sa njegovih web stranica. Tehnički list sastavljen je na osnovu naših najboljih tehničkih saznanja, kao i onih vezanih za samu primjenu. Međutim, kako se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, oni predstavljaju opšte smernice koje ni na koji način ne obavezuju našu kompaniju. Stoga preporučujemo preventivni test kako bi se provjerila prikladnost proizvoda za namjeravanu upotrebu.